

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić**

**Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 17/20**

**Redni broj iz Plana javnih nabavki: 168**

**Mjesto i datum:** Nikšić, 13.02.2020.godine

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU  
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE  
ZA NABAVKU USLUGA**

**Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić  
od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h  
za period od 365 dana**

## SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE .....	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE .....	11
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU .....	25
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	26
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA .....	27
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA .....	28
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ .....	29
NASLOVNA STRANA PONUDE .....	30
SADRŽAJ PONUDE .....	31
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU .....	32
FINANSIJSKI DIO PONUDE .....	38
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA .....	39
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA .....	40
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI.....	41
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI .....	44
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE .....	51
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA .....	56
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU .....	57

**POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU  
JAVNE NABAVKE**

**I Podaci o naručiocu**

Naručilac: <b>Elektroprivreda Crne Gore AD</b>	Lice/a za davanje informacija: <b>Andrija Lazović</b>
Adresa: <b>Vuka Karadžića br. 2</b>	Poštanski broj: <b>81400</b>
Sjedište: <b>Nikšić</b>	PIB (Matični broj): <b>02002230</b>
Telefon: <b>+382 40 204 220</b>	Faks: <b>+382 40 214 247</b>
E-mail adresa: <a href="mailto:andrija.lazovic@epcg.com">andrija.lazovic@epcg.com</a>	Internet stranica (web): <a href="http://www.epcg.com">www.epcg.com</a>

**II Vrsta postupka**

- otvoreni postupak

**III Predmet javne nabavke**

**a) Vrsta predmeta javne nabavke**

Usluge

**b) Opis predmeta javne nabavke**

Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana.  
Javna nabavka je evidentirana u Planu javnih nabavki broj 10-00-50001 od 30.12.2019.godine pod rednim brojevima 168.

**c) CPV – Jedinostveni rječnik javnih nabavki**

66510000-8 usluge osiguranja

**IV Zaključivanje okvirnog sporazuma**

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

**V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:**

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma

Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa ura; unatim PDV-om **56.000,00 €**.

## VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

## VII Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

### a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

### Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza (lokalne i državne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, izdata od Agencije za nadzor osiguranja.

### b) Fakultativni uslovi

#### b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Ne zahtijeva se.

#### b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke usluga dokazuje se dostavljanjem sledećih dokaza:

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

#### **VIII Rok važenja ponude**

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

#### **IX Garancija ponude**

da

Ponudač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv plativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke sa uračunatim PDV-om, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

#### **X Rok i mjesto izvršenja ugovora**

a) Rok izvršenja ugovora: 365 dana od početka primjene Ugovora.

b) Mjesto izvršenja ugovora: prostorno nije ograničeno.

#### **XI Jezik ponude:**

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

#### **XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:**

najniža ponuđena cijena

broj bodova

#### **XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda**

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 09.03.2020.godine do 9 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 09.03.2020. godine u 10 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, kancelarija broj 10 prizemlje, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Sprovođenje predmetnog postupka javne nabavke hitno, jer je prethodni postupak javne nabavke po Tenderskoj dokumentaciji 125/19 od 25.12.2019.g. obustavljen. Sa navedenog razloga skraćuje se rok za dostavljanje ponuda.

## **XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude**

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijet će se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

## **XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke**

### **1. USLOVI OD ZNAČAJA ZA SAČINJAVANJE PONUDE**

#### **1.1. Rok i način plaćanja:**

**Rok plaćanja:** ugovorenu premiju će Naručilac platiti u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.

**Način plaćanja:** virman.

#### **1.2. Dokumentacija koja se dostavlja u ponudi**

Ponuđači u ponudi dostavljaju sljedeću dokumentaciju:

- 1) Opšte uslove za osiguranja za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode);
- 2) Uslove za kolektivno-kombinovano osiguranje zaposlenih (radnika) od posljedica nesrećnog slučaja i smrti usljed bolesti;
- 3) Popunjenu izjavu na obrascu datom u dokumentu ispod:



IZJAVA.docx

### **2. USLOVI OD ZNAČAJA ZA IZVRŠENJE UGOVORA**

Naručilac (u daljem tekstu: Ugovarač osiguranja) i ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija (u daljem tekstu: Osiguravač) će potpisati Ugovor o javnoj nabavci (u daljem tekstu: Ugovor) u kojem će se, pored ostalih uslova utvrđenih predmetnom tenderskom dokumentacijom, definisati i sljedeće:

#### **2.1. Predmet i početak primjene Ugovora**

Osiguravač će izvršiti sve poslove koji su predmet ove javne nabavke, a koji obuhvataju usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana, u skladu sa Ponudom Osiguravača i tehničkom specifikacijom iz Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.g. koji će biti sastavni dio Ugovora.

Na osiguranja koja su predmet javne nabavke primenjuju se:

- Opšti uslovi za osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja,
- Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih u preduzećima i drugim organizacijama od posljedica nesrećnog slučaja sa uključenim rizikom prirodne smrti (smrti usljed bolesti),

a koji će biti uručeni Ugovaraču osiguranja uz predmetne polise i činiće sastavni dio Ugovora.

Ponuda Osiguravača će biti predstavlja Prilog I Ugovora i čini sastavni dio Ugovora.

Za osiguranje zaposlenih EPCG se primjenjivaće se uslovi definisani tehničkom specifikacijom predmetne Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.g. koja će biti sastavni dio Ugovora.

U slučaju nepoklapanja odredbi iz opštih i posebnih uslova osiguranja sa odredbama tehničke specifikacije predmetne Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.g., primjenit će se odredbe iz navedene tehničke specifikacije, a što će biti posebno naznačeno u polisi osiguranja.

Ugovor će se primjenjivati od prvog dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kome je Odluka o izboru najpovoljnije ponude postala pravosnažna.

## **2.2. Garancija za dobro izvršenje Ugovora**

Osiguravač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora preda безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju banke za dobro izvršenje ugovora na iznos od što čini 5% od ukupne vrijednosti Ugovora sa računatim PDV-om, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužim od roka izvršenja Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora. Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Osiguravaču garanciju.

## **2.3. Obračun i plaćanje premije**

Ukupna premija se plaća u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Po isteku perioda osiguranja za koji je plaćena godišnja premija, Osiguravač će izvršiti obračun za protekli period osiguranja za ugovorenu vrstu osiguranja.

Obračun za protekli period osiguranja sastoji se iz iskazivanja:

- iznosa uplaćene godišnje premije osiguranja za protekli period osiguranja,
- broja zaposlenih na početku perioda osiguranja,
- prosječnog broja zaposlenih u toku perioda osiguranja,
- iznosa koji shodno treba uplatiti za pozitivnu razliku između prosječnog i broja zaposlenih na početku,
- iznos preplaćene premije ukoliko je razlika između prosječnog i broja zaposlenih na početku negativna.

Nakon izrade obračuna za protekli period osiguranja Osiguravač će izdati:

1. Dodatni račun Ugovaraču osiguranja za uplatu dodatnog iznosa premije za protekli period osiguranja ili;
2. Knjižno odobrenje Osiguravača, na osnovu kog će, nakon utvrđivanja iznosa koji bi trebalo da fakturiše Ugovaraču osiguranja na ime godišnje premije za tekući period osiguranja, od dobijenog iznosa odbiti iznos preplaćene premije iz prethodnog perioda osiguranja.

Ugovarač osiguranja će po izdatoj polisi osiguranja i računima ispostavljenim od Osiguravača, blagovremeno platiti premiju osiguranja.

## **2.4. Osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja**

Svojestvo Osiguranika po osnovu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) će imati svi zaposleni koji imaju ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme kod Ugovarača osiguranja za koje je na ime osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), Ugovarač osiguranja uplatio premiju za tekući period osiguranja Osiguravaču, na način kako je to utvrđeno u dijelu 2.3. Obračun i plaćanje premije.

Od dana zasnivanja radnog odnosa, zaposleno lice će automatski dobiti status Osiguranika.

Osiguranje će prestati za svako osigurano lice od dana kada osiguranom licu prestane radni odnos kod Ugovarača osiguranja.

Ugovoreni rizici obuhvaćeni kolektivnim osiguranjem zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) su sljedeći:

- smrt usljed nesrećnog slučaja ili bolesti;
- djelimičan ili totalni trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posljedice nesrećnog slučaja;
- dnevna naknada.

Godišnja premija osiguranja određuje se na fakturi i polisi koje se izdaju za predmetno osiguranje, a na osnovu evidentiranog broja svih zaposlenih kod Ugovarača na dan izdavanja dokumentacije.

Ugovorena suma osiguranja predstavlja jedini osnov i bitan uslov za obračun premije i utvrđivanje visine naknade po osnovu osiguranja za svakog osiguranika pojedinačno.

Gore navedena obaveza Ugovarača osiguranja nema uticaja na osiguranje novozaposlenih radnika od posljedica nezgode i prirodne smrti (smrti usljed bolesti). Svi zaposleni se smatraju automatski osiguranim od dana zaključenja ugovora o radu s tim da će konačan obračun premije biti izvršen na kraju perioda osiguranja.

Osiguravač će izdati godišnju Polisu osiguranja koja sadrži ukupno ugovorenu premiju i osiguranu sumu, kao i ostale obavezne elemente polise.

U slučaju potrebe a na zahtjev Osiguravača nadležna služba Ugovarača osiguranja, će biti u obavezi da radi izbjegavanja greške u utvrđivanju svojstva i identifikacije Osiguranika, potvrdi da prijavu osiguranog slučaja vrši lice zaposleno kod Ugovarača osiguranja, pečatom i potpisom ovlašćenog lica koje za to ovlasti Ugovarač osiguranja.

Osiguravač će biti u obavezi da saglasno Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Posebnim uslovima za kolektivno osiguranje radnika u preduzećima i drugim organizacijama od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), u slučaju nastanka osiguranog slučaja, isplati ugovorenu osiguranu sumu odnosno njen procentualni dio. Ugovoreni maksimalni iznos osigurane sume za jednog zaposlenog predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača.

## **2.5. Ostale odredbe u vezi predmeta javne nabavke**

Ugovorne strane će se prilikom realizacije Ugovora ponašati savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Prijavu osiguranog slučaja vrši Osiguranik. U slučaju smrti usljed bolesti ili usljed nesrećnog slučaja prijavu osiguranog slučaja vrše nasljednici Osiguranika. Ukoliko je priroda situacije takva da prijavu ne može izvršiti Osiguranik, prijavu će izvršiti Ugovarač osiguranja.

Osiguravač će na zahtjev Ugovarača osiguranja dostavljati analitičke prikaze - izveštaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja, ostvarenih iznosa šteta i ostalim podacima neophodnim za sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o štetama po osnovu polise kolektivnog osiguranja zaposlenih.

Osiguravač će svaku štetu likvidirati u roku od 7 dana od dana prijema cjelokupne dokumentacije neophodne za likvidaciju štete.

## **2.6. Poslovno ponašanje, publicitet i kontakt sa trećim licima**

Podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi Ugovarač osiguranja i Osiguravač došli pri izvršenju poslova po Ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz prethodnog stava obavezuje Ugovarača osiguranja i Osiguravača i nakon prestanka važenja Ugovora.

Izuzetak su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.



## **2.7. Vođenje knjiga i evidencije, revizija, tajnost podataka**

Svi finansijski izvještaji, obračuni i izdavanje računa Ugovaraču osiguranja od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno će odlikavati aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Ugovarača osiguranja.

Osiguravač će voditi i čuvati kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja Ugovora.

Osiguravač će (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove Ugovora (u daljem tekstu: Povjerljive podatke) držati u strogoj tajnosti, (ii) čuvati sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) koristiti povjerljive podatke samo u svrhu realizacije Ugovora, i (iv) odmah obavijestiti Ugovarača osiguranja ukoliko se od Osiguravača zahtjeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da će Ugovarač osiguranja biti u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanjivanja Osiguravaču od strane Ugovarača osiguranja (iii) Osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahtjeva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja Ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane Ugovarača osiguranja), Osiguravač se obavezuje da vrati Ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke, specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu Ugovarača osiguranja, zajedno sa svim kopijama istih.

Na sva pitanja koja ne budu uređena Ugovorom, primjeniće se odgovarajuće odredbe Uslova osiguranja i Polise.

Osiguravač neće bez saglasnosti Ugovarača osiguranja vršiti jednostranu izmjenu opštih ili posebnih uslova osiguranja koji se odnose na osiguranje zaposlenih Ugovarača osiguranja. U slučaju generalne promjene opštih ili posebnih uslova osiguranja koji se odnose i na osiguranja koja se bliže određuju Ugovorom, Osiguravač se obavezuje da će do dobijanja saglasnosti Ugovarača osiguranja na osiguranja zaposlenih kod ugovarača osiguranja primjenjivati uslove koji su važili u trenutku sklapanja ovog Ugovora.

## **2.8. Raskid ugovora**

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ovog Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora, Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

Ugovorač osiguranja će imati pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Osiguravač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom, uključujući a ne ograničavajući se na sljedeće:

- a) ukoliko Osiguravač obustavi pružanje usluga ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- b) ukoliko Osiguravač ode u stečaj ili likvidaciju.

Osiguravač ima pravo da jednostrano raskine Ugovor ako Ugovorač osiguranja ne plaća Osiguravaču u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Nakon raskida Ugovora, Naručilac ima pravo da koristi dokumentaciju koju je izradio Osiguravač.

Nakon što obavještenje o raskidu Ugovora stupi na snagu, Ugovorač osiguranja ima pravo da:

- a. obavijesti Osiguravača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b. obustavi dalja plaćanja u korist Osiguravača sve dok se ne utvrde iznosi odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Ugovorač osiguranja bio izložen, i/ili iznose svih gubitaka i štetu koju je Ugovorač osiguranja pretrpio, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Osiguravaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Ugovorač osiguranja je dužan da eventualnu razliku isplati Osiguravaču.

## **2.9. Antikorupcijsko pravilo i rješavanje sporova**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Na sve odnose ugovornih strana koji ne budu obuhvaćeni Ugovorom primijenit će se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

Sve eventualne sporove koji eventualno nastanu povodom Ugovora, ugovorne strane će riješavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu riješiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

## **2.10. Zaključivanje Ugovora**

Ugovor će se sačiniti u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (dva) primjerka.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  
JAVNE NABAVKE**

R.B.	Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzija	Jedinica mjere	Količina
1.	Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja-nezgode na 24 h za period od 365 dana u skladu sa Tehničkom specifikacijom koja je data u Prilogu I	<p>Osigurane sume po zaposlenom po sledećim osnovama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- smrt usljed nezgode: 15.000 eur</li> <li>- smrt usljed bolesti 7.500,00 eur</li> <li>-trajni invaliditet: 30.000 eur</li> <li>- dnevna naknada usljed privremene nesposobnosti za rad: 7,00 eur</li> </ul>	zaposleni	920

**PRILOG I TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA KOLEKTIVNO KOMBINOVANO OSIGURANJE  
ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA-NEZGODE NA 24 H ZA PERIOD OD 365  
dana**

Ovim osiguranjem se pruža pokriće svim zaposlenima od posljedica nesrećnog slučaja – nezgode na 24 h za period od dvanaest mjeseci bez prostornog / geografskog ograničenja).

Kolektivno osiguranje zaposlenih od od posljedica nesrećnog slučaja – nezgode zaključuje se na bazi kadrovske evidencije. Svi novozaposleni tokom perioda trajanja osiguranja automatski su osigurani - pristupaju u osiguranje od onog dana u kojem su u radnom odnosu.

Osiguranje se zaključuje bez učešća osiguranika u šteti.

Osiguranje se zaključuje bez primjene pričeknog perioda-karence.

Premija će se platiti jednokratno, 7 dana po ispostavljanju fakture.

Konačan obračun premije izvršiće se na kraju osiguravajućeg perioda na osnovu prosječnog broja osiguranika koji će se odrediti uzimanjem prosjeka dostavljenog broja osiguranika:

- na početku perioda osiguranja,
- na početku svakog narednog mjeseca osiguranja i
- na kraju osiguravajućeg perioda osiguranja.

Nakon konačnog obračuna premije izvršiti će se doplata odnosno povrat dijela premije srazmjerno odstupanju prosječnog od ugovorenog broja zaposlenih.

Svi zaposleni EPCG AD Nikšić su osigurani I za slučaj smrti usljed bolesti, bez isključenja za prethodno postojeća zdravstvena stanja. Osiguravač je dužan da isplati cijelu osiguranu sumu za slučaj smrti od prvog dana početka trajanja osiguranja, tj. bez primjene pričeknog perioda-karence.

**Specifikacija nesrećnih slučajeva i tabela invaliditeta**

1. Pod nesrećnim slučajem podrazumijevaju se sledeći nesrećni slučajevi:

- a) Gaženje
- b) Sudar
- c) Udar električne energije ili groma
- d) Pad
- e) Okliznuće
- f) Survavanje
- g) Ranjavanje oružjem ili raznim drugim predmetima ili eksplozivnim materijama
- h) Ubadanje nekim predmetom
- i) Ujed neke životinje
- j) Trovanje gutanjem otrova u hrani ili hemijskih sredstava
- k) Infekcija povrede prouzrokovane nesrećnim slučajem
- l) Trovanje usljed udisanja gasova ili otrovnih para, izuzev profesionalnih oboljenja;
- m) Opekotine vatrom ili elektricitetom, vrućim predmetima, tečnostima ili parom, kisjelinama, lužinama i sl.
- n) Davljenje ili utapanje
- o) Ubod insekta, izuzev ako je takvim ubodom prouzrokovana neka infektivna bolest

- p) Gušenje ili ugušivanje usljed zatrpavanja (zemljom, pijeskom i sl.), kao i usljed udisanja pare i gasova, osim profesionalnih oboljenja
- q) Istegnuće mišića, iščašenje, pretrgnuće zglobnog vezivnog tkiva, prelom zdravih kostiju koji nastane usljed naglih tjelesnih pokreta ili iznenadnih naprezanja - ako su nastali usljed nepredviđenih spoljašnjih događaja i neposredno poslije povrede verifikovani u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi
- r) Djelovanje svjetlosti, sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena, ako je osiguranik takvom djelovanju bio izložen, usljed nesrećnog slučaja koji se neposredno prije toga desio, usljed spasavanja ljudskog života, usljed takvih nepredviđenih okolnosti koje nije mogao spriječiti
- s) Djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka, ako nastupi naglo i iznenada, izuzev profesionalnih oboljenja
- t) Udarac životinje, udar o kakav predmet

2. Tabela invaliditeta za određivanje trajnog gubitka radne sposobnosti usljed nesrećnog slučaja sadrži tražena pokrića i procenat osigurane sume.

<b>I GLAVA</b>	<b>Procenat osigurane sume</b>
1. Difuzne povrede mozga sa klinički utvrđenom slikom: – dekortizacija odnosno decerebracija; – hemiplegija inveteriranog tipa sa afazijom i agnozijom; – demencija (Korsakovljev sindrom); – obostrani Parkinsonov sindrom sa izraženim rigorom; – kompletna hemiplegija, paraplegija, triplegija, tetraplegija; – epilepsija sa demencijom i psihičkom deterioracijom; – psihoza;	100%
2. Oštećenje mozga sa klinički utvrđenom slikom: – hemipareza sa jako izraženim spasticitetom; – ekstrapiramidalna simptomatologija (nemogućnost koordinacije pokreta ili postojanje grubih nehotičnih pokreta); – pseudobulbarna paraliza sa prisilnim plačem ili smehom; – oštećenje malog mozga sa izraženim poremećajima ravno- teže hoda i koordinacije pokreta;	90%
3. Pseudobulbarni sindrom	80%
4. Epilepsija sa učestalim napadima i karakternim promjenama ličnosti	70%
5. Difuzne povrede mozga sa klinički evidentiranim posljedicama psi- hoorganskog sindroma:	
a) u lakom stepenu	do 40%
b) u srednjem stepenu	50%
c) u jakom stepenu	60%
6. Hemipareze ili disfazija:	
a) u lakom stepenu	30%
b) u srednjem stepenu	40%
c) u jakom stepenu	50%
7. Oštećenje malog mozga sa adiodohokinezom i asin regijom	40%
8. Epilepsija sa rijetkim napadima	20 do 30%
9. Kontuzione povrede mozga:	

a) postkontuzioni sindrom uz postojanje objektivnog ne-urološkog nalaza poslije bolnički utvrđene kontuzije mozga	20%
b) operisani intracerebralni hematom bez neurološkog ispada	20%
10. Stanje poslije trepanacije svoda lobanje i/ili loma baze lobanje, rentgenološki verifikovano	10%
11. Postkomocionalni sindrom poslije bolnički odnosno medicinski utvrđene traume mozga bez postojanja objektivno neurološkog nalaza Posebni uslovi: 1) Za potrese mozga koji nijesu bolnički ili ambulantno utvrđeni u roku od 24 časa nakon povrede, ne određuje se invaliditet. 2) Svi oblici epilepsije moraju biti bolnički utvrđeni uz primjenu savremenih dijagnostičkih metoda. Za sve slučajeve iz ove glave invaliditet se određuje najranije 10 mjeseci poslije nesrećnog slučaja.	do 10%
12. Skalpiranje vlasišta kod muškaraca:	
a) trećina površine vlasišta	5%
b) polovina površine vlasišta	15%
c) čitavo vlasište Napomena: Kod muškarca koji je već ranije bio ćelav određuje se invaliditet po analogiji kao unakaženje.	30%
13. Skalpiranje vlasišta kod žene:	
a) trećina površine vlasišta	10%
b) polovina površine vlasišta	20%
c) čitavo vlasište	40%
<b>II OČI</b>	
14. Potpuni gubitak vida na oba oka	100%
15. Potpuni gubitak vida na jedno oko	33%
16. Oslabljenje vida jednog oka - za svaku desetinu smanjenja	3,33%
17. U slučaju da je na drugom oku vid oslabio za više od 3 desetine, za svaku desetinu smanjenja vida povrijeđenog oka određuje se	6,66%
18. Diplopija kao trajna i reparabilna posljedica povrede oka	do 20%
19. Gubitak očnog sočiva:	
a) afakija jednostrana	20%
b) afakija obostrana	30%
20. Djelimična oštećenja mrežnjače i staklastog tijela:	
a) djelimični ispad vidnog polja kao posljedica posttraumatske ablacije retine	5%
b) opacitales korporis vitrei kao posljedica traumatskog krvarenja u staklastom tijelu oka	5%
21. Midrijaza kao posljedica direktne traume oka	5%
22. Nepotpuna unutrašnja oftalmoplegija	10%
23. Povrede suznog aparata i očnih kapaka:	
a) epifora	5%
b) entropium, ektropium	5%
c) ptoza kapka	5%
24. Koncentrično suženje vidnog polja na preostalom oku	
a) do 60 stepeni	10%
b) do 40 stepeni	30%
c) do 20 stepeni	50%
d) do 5 stepeni	60%
25. Jednostrano koncentrično suženje vidnog polja:	
a) do 50 stepeni	5%
b) do 30 stepeni	15%

c) do 5 stepeni	30%
26. Homonimna hemijanopsija	30%
<b>III UŠI</b>	
27. Potpuna gluvoća na oba uha sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa	40%
28. Potpuna gluvoća na oba uha sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa	60%
29. Oslabljen vestibularni organ sa urednim sluhom	5%
30. Potpuna gluvoća na jednom uhu:	
a) sa urednom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa	15%
b) sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa na tom uhu	20%
31. Obostrana naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:	
a) 20 do 30%	5%
b) 31 do 60%	10%
c) 61 do 85%	20%
32. Obostrana naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa obostrano, sa gubitkom sluha po Fowler-Sabine:	
a) 20 do 30%	10%
b) 31 do 60%	20%
c) 61 do 85%	30%
33. Jednostrana teška naglupost sa sačuvanom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 dB	10%
34. Jednostrana teška naglupost sa ugašenom kaloričkom reakcijom vestibularnog organa, sa gubitkom sluha na visini od 90 do 95 decibela	12,5%
35. Povreda ušne školjke:	
a) djelimičan gubitak ili djelimična deformacija	5%
b) potpuni gubitak ili potpuna deformacija	10%
<b>IV LICE</b>	
36. Ožiljno deformirajuća oštećenja na licu praćena funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatska povreda lica:	30%
a) u lakom stepenu	5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu Posebni uslovi: Za kozmetičke i estetske ožiljke ili druge promjene na licu ne određuje se invaliditet.	25%
37. Ograničeno otvaranje usta:	
a) razmak gornjih i donjih zuba do 4 cm	5%
b) razmak gornjih i donjih zuba do 3 cm	15%
c) razmak gornjih i donjih zuba do 1,5 cm	30%
38. Defekti na čeljusnom skeletu, na jeziku ili nepcu sa funkcionalnim smetnjama:	
a) u lakom stepenu	10%
b) u srednjem stepenu	20%
c) u jakom stepenu	30%
Za slučajeve pod tačkama 36., 37. i 38. invaliditet se određuje poslije završenog liječenja, ali ne ranije od 6 mjeseci poslije povrede.	
39. Gubitak stalnih zuba:	
a) od 16 za svaki zub	1%
b) od 17 ili više za svaki zub	1,5%
40. Pareza facijalnog živca poslije frakture slepoočne kosti ili povrede odgovarajuće parotidne regije:	
a) u lakom stepenu do	10%
b) u srednjem stepenu	15%

c) u jakom stepenu sa kontrakturom i tikom mimičke muskulature	20%
d) paraliza facijalnog živca Invaliditet se određuje poslije završenog liječenja ali ne ranije od 1 godine poslije povrede.	30%
<b>V NOS</b>	
41. Povrede nosa:	
a) djelimičan gubitak nosa	do 15%
b) gubitak čitavog nosa	30%
42. Anosmija kao posljedica verifikovane frakture gornjeg unutrašnjeg dijela nosnog skeleta	5%
43. Promjena oblika piramide nosa:	
a) u lakom stepenu	do 5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu	15%
44. Otežano disanje usljed frakture nosnog septuma, koja mora biti utvrđena klinički i rentgenološki neposredno poslije povrede	5%
<b>VI DUŠNIK I JEDNJAK</b>	
45. Povrede dušnika:	
a) stanje poslije traheotomije kod vitalnih indikacija poslije povrede	5%
b) Stenoza dušnika poslije povrede grkljana i početnog dijela dušnika	10%
46. Stenoza dušnika, zbog koje osiguranik mora trajno nositi kanilu	45%
47. Trajna organska promuklost zbog povrede:	
a) slabijeg intenziteta	5%
b) jačeg intenziteta	15%
48. Suženje jednjaka:	
a) lakom stepenu	10%
b) u srednjem stepenu	20%
c) u jakom stepenu	30%
49. Potpuno suženje jednjaka sa gastrostomom	80%
<b>VII GRUDNI KOŠ</b>	
50. Prelom od najmanje dva rebra, ako je zacijeljen sa dislokacijom ili prelom sternuma ako je zacijeljen sa dislokacijom	do 10%
51. Operativni ožiljak poslije otvaranja grudne šupljine	do 10%
52. Smanjenje plućne funkcije uslijed serijskog preloma rebara ili penetrantnih povreda grudnog koša, posttraumatskih atezija ili usljed restriktivnih smetnji:	
a) za 20 do 30 %	15%
b) za 31 do 50 %	30%
c) za 51 ili više %	45%
53. Fistula nakon empiema	15 %
54. Hronični plućni apsces	20 %
Posebni uslovi: 1. Kapacitet pluća se određuje ponovljenom spirometrijom, a po potrebi i detaljnom pulmološkom obradom i ergometrijom. 2. Ako su stanja iz tačke 50., 51., 53. i 54. praćena poremećajem plućne funkcije restriktivnog tipa, onda se ne cijene po navedenim tačkama, već po tački 52.	
55. Gubitak jedne dojke:	
a) do 50 godina života	10%
b) preko 50 godina života	5%
c) teško oštećenje dojke do 50 godina života	5%
56. Gubitak obje dojke:	
a) do 50 godina života	30%



b) preko 50 godina života	15%
c) teško oštećenje dojke do 50 godina života	10%
57. Posljedice penetrantnih povreda srca i velikih krvnih sudova grudnog koša:	
a) srce sa normalnim elektrokardiogramom	30%
b) sa promijenjenim elektrokardiogramom prema težini promjene	do 60%
c) krvni sudovi	15%
d) aneurizma aorte sa implantatom	40%
58. Dublji ožiljci na tijelu poslije opekotina ili povreda bez smetnji motiliteta a zahvataju:	
a) do 10% površine tijela	do 5%
b) preko 10% površine tijela	do 10%
59. Duboki ožiljci na tijelu poslije opekotina ili povreda, a zahvataju:	
a) do 10% površine tijela	do 10%
b) do 20% površine tijela	do 20%
c) preko 20% površine tijela	30%
Posebni uslovi: 1. Slučajevi iz tačke 58. i 59. izračunavaju se primjenom pravila devetke. 2. Funkcionalne smetnje izazvane opekotinama ili povredama iz tačke 59. ocjenjuju se i prema odgovarajućim tačkama iz Tabele.	
<b>VIII TRBUŠNI ORGANI</b>	
60. Traumatska hernija - verifikovana u bolnici ili zdravstvenoj ustanovi neposredno poslije povrede, ako je istovremeno bila pored hernije klinički verifikovana povreda mekih djelova trbušnog zida u tom području	5%
61. Povrede dijafragme:	
a) stanje nakon prskanja dijafragme u bolnici neposredno poslije povrede verifikovano i hirurški zbrinuto	20%
b) dijafragmalna hernija - recidiv nakon hirurški zbrinute dijafragmalne traumatske kile	30%
62. Postoperativna hernija poslije laparatomije	do 20%
63. Operativni ožiljak poslije laparatomije	5%
64. Povreda crijeva i/ili jetre, slezine, želuca:	
a) sa šivenjem	15%
b) povreda crijeva i/ili želuca sa resekcijom	20%
c) povreda jetre sa resekcijom	30%
65. Gubitak slezine (Splencetomia):	
a) do 20 godina života	25%
b) preko 20 godina života	15%
66. Povreda gušterače prema funkcionalnom oštećenju	do 20%
67. Anus praeternaturalis:	
a) tankog crijeva	60%
b) debelog crijeva	50%
68. Fistula stercoralis	30%
69. Incontinentia alvi:	
a) djelimična	do 30%
b) potpuna	60%
<b>IX MOKRAĆNI ORGANI</b>	
70. Gubitak jednog bubrega - uz normalnu funkciju drugog	30%
71. Gubitak jednog bubrega uz oštećenje funkcije drugog:	
a) u lakom stepenu do 30 % oštećenja funkcije	40%
b) u srednjem stepenu do 50 % oštećenja funkcije	55%
c) u jakom stepenu preko 50 % oštećenja funkcije	do 80%

73. Funkcionalna oštećenja jednog bubrega:	
a) u lakom stepenu do 50 % oštećenja funkcije	15%
b) u jakom stepenu preko 50 % oštećenja funkcije	20%
74. Funkcionalne posljedice oštećenja oba bubrega:	
a) u lakom stepenu	30%
b) u jakom stepenu	60%
75. Poremećaj ispuštanja mokraće usljed povrede uretre gradulirano po Chavier-u:	
a) u lakom stepenu ispod 18 ch	10%
b) u srednjem stepenu ispod 14 ch	20%
c) u jakom stepenu ispod 6 ch	35%
78. Povreda mokraćnog mjehura sa smanjenim kapacitetom za svaku 1/3 smanjenja kapaciteta	10%
76. Potpuna incontinentia urinae:	
a) kod muškarca	40%
b) kod žene	50%
77. Urinarna fistula:	
a) uretralna	20%
b) perinealna ili vaginalna	30%
<b>X MUŠKI I ŽENSKI GENITALNI ORGANI</b>	
79. Gubitak jednog testisa do 60 godina života	15%
80. Gubitak jednog testisa preko 60 godina života	5%
81. Gubitak oba testisa:	
a) do 60 godina život	50%
b) preko 60 godina života	30%
82. Gubitak penisa do 60 godina života	50%
83. Gubitak penisa preko 60 godina života	30%
84. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom do 60 godina života	50%
85. Deformacija penisa sa onemogućenom kohabitacijom pre-ko 60 godina života	30%
86. Gubitak materice i jajnika do 55 godina života:	
a) gubitak materice	30%
b) za gubitak jednog jajnika	10%
c) za gubitak oba jajnika	30%
87. Gubitak materice i jajnika preko 55 godina života:	
a) gubitak materice	10%
b) za gubitak svakog jajnika	5%
88. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju do 60 godina života	50%
89. Oštećenja vulve i vagine, koja onemogućavaju kohabitaciju preko 60 godina života	15%
<b>XI KIČMA</b>	
90. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine, ili perifernog nervnog sistema (tetraplegija, triplegija, paraplegija) sa gubitkom kontrole defekacije i uriniranja	100%
91. Povreda kičme sa trajnim oštećenjem moždine ili perifernog nervnog sistema (tetrapareza, tripareza) sa očuvanom kontrolom defekacije i uriniranja	60%
92. Povreda kičme sa potpunom paralizom donjih ekstremiteta bez smetnji defekacije i uriniranja	80%
93. Povreda kičme sa parezom donjih ekstremiteta:	
a) u lakom stepenu	do 30%
b) u srednjem stepenu	40%

c) u jakom stepenu	50%
94. Smanjena pokretljivost kičme usljed preloma najmanje dva pršljena uz promjenu krivulje kičme (kifoza, gibus, skolioza):	
a) u lakom stepenu	do 20%
b) u srednjem stepenu	30%
c) u jakom stepenu	40%
95. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela cervi- kalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	20%
c) u jakom stepenu	30%
96. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela torakalnog segmenta:	
a) u lakom stepenu	5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu	15%
97. Smanjena pokretljivost kičme poslije povrede koštanog dijela lum- balnog segmenta:	
a) u lakom stepenu	do 15%
b) u srednjem stepenu	25%
c) u jakom stepenu	35%
98. Serijski prelom 3 ili više spinalnih nastavaka kičme	5%
99. Serijski prelom 3 ili više poprečnih nastavaka kičme	do 10%
Posebni uslovi: Hernia disci intervertebralis, sve vrste lumbagija, diskopatija, spondilo- za, spondilolisteza, spondiloliza, sakralgija miofascitisa, kokcigodinijska, ishialgija, fibrozitisa, fascitisa i sve patoanatomske promjene slabinsko krstne regije označene analognim terminima, nijesu obuhvaćene osiguranjem.	
<b>XII KARLICA</b>	
100. Višestruki prelom karlice uz težu deformaciju ili denivelaciju sakroilijakalnih zglobova ili simfize	30%
101. Simfizeoliza sa dislokacijom horizontalnom i/ili vertikalnom:	
a) veličine 1 cm	10%
b) veličine 2 cm	15%
c) veličine preko 2 cm	25%
102. Prelom jedne crijevne kosti saniran uz dislokaciju	10%
103. Prelom obje crijevne kosti saniran uz dislokaciju	15%
104. Prelom sijedne ili stidne kosti saniran uz dislokaciju	10%
105. Paralelni prelom dvije kosti: stidne ili sijedne kosti saniran uz dislokaciju	15%
106. Prelom krstačne kosti saniran uz dislokaciju	10%
107. Trtična kost:	
a) prelom trtične kosti saniran sa dislokacijom, ili operativno odstranjen odlomljeni fragment	5%
b) operativno odstranjena trtična kost	10%
Posebni uslovi: Za prelome kostiju karlice koji su sanirani bez dislokacije i bez objektivnih funkcionalnih smetnji ne određuje se invaliditet.	
<b>XIII RUKE</b>	
108. Gubitak obje ruke ili šake	100%
109. Gubitak ruke u ramenu (eksartikulacija)	70%
110. Gubitak ruke u području nadlaktice	65%
111. Gubitak ruke ispod lakta sa očuvanom funkcijom lakta	60%
112. Gubitak šake	55%

113. Gubitak svih prstiju na obje šake	90%
114. Gubitak palca	20%
115. Gubitak kažiprsta	12%
116. Gubitak srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) srednjeg	9%
b) domalog ili malog, za svaki prst	6%
117. Gubitak metakarpalne kosti palca	6%
118. Gubitak metakarpalne kosti kažiprsta	4%
119. Gubitak metakarpalne kosti srednjeg, domalog ili malog prsta, za svaku	3%
<p>Posebni uslovi:  Za gubitak jednog članka palca određuje se polovina, a za gubitak jednog članka ostalih prstiju određuje se trećina invaliditeta određenog za dotični prst. Za gubitak jagodice prsta određuje se 1/2 invaliditeta određenog za gubitak članka. Djelimičan gubitak koštanog dijela članka, ocjenjuje se kao potpuni gubitak članka.</p>	
<b>XIV NADLAKTICA</b>	
120. Ankilozna ramena zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju (abdukcija)	35%
121. Ankilozna ramena zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (abdukcija)	25%
122. Umanjena pokretljivost ruke u ramenoj zglobu:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	25%
123. Habitualno iščašenje ramena zgloba koje se verifikovano često javlja	10%
124. Labavost ramena zgloba sa koštanim defektom zglobnih tijela	30%
125. Ključna kost:	
a) nepravilno zarastao prelom ključne kosti	5%
b) pseudoartroza ključne kosti	10%
126. Djelimično iščašenje (subluksacija) akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba bez umanjene pokretljivosti	5%
127. Potpuno iščašenje akromioklavikularnog ili sternoklavikularnog zgloba	10%
128. Endoproteza ramena zgloba	30%
129. Pseudoartroza nadlaktične kosti	30%
130. Hronični osteomielitis kostiju gornjih ekstremiteta sa fistulom	10%
131. Paraliza živca accesoriusa	15%
132. Paraliza brahijalnog plexusa	60%
133. Djelimična paraliza brahijalnog plexusa (Erb ili Klumpke)	35%
134. Paraliza aksilarnog živca	15%
135. Paraliza radijalnog živca	30%
136. Paraliza živca medianusa	35%
137. Paraliza živca ulnaris	30%
138. Paraliza dva živca jedne ruke	50%
139. Paraliza tri živca jedne ruke	60%
<p>Posebni uslovi:  Za paralizaciju živca određuje se maksimalno do 2/3 invaliditeta određenog za paralizaciju dotičnog živca. Za slučajeve koji spadaju pod tačke 131. Do 139. određuje se invaliditet poslije završenog liječenja, ali ne prije 2 godine poslije nezgode.</p>	
<b>XV PODLAKTICA</b>	
140. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno povoljnom položaju od 100 do 140 stepeni	20%
141. Ankilozna zgloba lakta u funkcionalno nepovoljnom položaju	30%
142. Umanjena pokretljivost zgloba lakta:	

a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	20%
143. Rasklimani zglob lakta:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	25%
144. Endoproteza lakta	25%
145. Pseudoartroza obje kosti podlaktice	30%
146. Pseudoartroza radiusa	15%
147. Pseudoartroza ulne	15%
148. Ankiloza podlaktice u supinaciji	25%
149. Ankiloza podlaktice u srednjem položaju	15%
150. Ankiloza podlaktice u pronaciji	20%
151. Umanjena pronacija i supinacija podlaktice:	
a) u lakom stepenu	5%
b) u srednjem stepenu	10%
c) u jakom stepenu	15%
152. Ankiloza ručnog zgloba:	
a) u dorzalnoj ekstenziji	15%
b) u produženju osovine podlaktice	20%
c) u volarnoj fleksiji	30%
153. Umanjena pokretljivost ručnog zgloba:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	20%
154. Endoproteza čunaste kosti i/ili lunarne kosti	20%
155. Endoproteza ručnog zgloba	25%
Posebni uslovi: Pseudoartroza čunaste i/ili lunarne kosti se ocjenjuje prema tački 153.	
<b>XVI PRSTI</b>	
156. Ankiloza svih prstiju jedne ruke	40%
157. Ankiloza čitavog palca	15%
158. Ankiloza čitavog kažiprsta	9%
159. Potpuna ukočenost srednjeg, domalog i malog prsta:	
a) čitavog srednjeg prsta	6%
b) domalog ili malog prsta, za svaki	4%
Posebni uslovi: 1) Za potpunu ukočenost jednog zgloba palca određuje se 1/2, a za potpunu ukočenost jednog zgloba ostalih prstiju određuje se 1/3 invaliditeta određenog za gubitak tog prsta. 2) Zbir procenata za ugroženost pojedinih zglobova jednog prsta ne može biti veći od procenta određenog za potpunu ukočenost tog prsta.	
160. Umanjena pokretljivost palca poslije uredno zacijeljenog Bennetovog preloma	5%
161. Nepravilno zacijeljen Bennetov prelom palca	10%
162. Prelom metakarpalnih kostiju:	
a) nepravilno zarastao prelom I metakarpalnih kosti	4%
b) za ostale metakarpalne kosti II, III, IV i V-e za svaku kost	3%
163. Umanjena pokretljivost distalnog ili bazalnog zgloba palca:	
a) u lakom stepenu	3%
b) u jakom stepenu	6%
164. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova kažiprsta:	

a) u lakom stepenu za svaki zglob	2%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	3%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	4%
165. Umanjena pokretljivost pojedinih zglobova:	
A) srednjeg prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1,5%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	2%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	3%
B) domalog ili malog prsta:	
a) u lakom stepenu za svaki zglob	1%
b) u srednjem stepenu za svaki zglob	2%
c) u jakom stepenu za svaki zglob	3%
Posebni uslovi: Za različite posljedice na istom zglobu ne sabiraju se procenti po pojedinim tačkama, a invaliditet se određuje samo po onoj tački koja određuje najveći procenat. Ukupan invaliditet po tački 163., 164. i 165. ne može iznositi više od invaliditeta za potpunu ankilozu dotičnog prsta.	
<b>XVII NOGA</b>	
166. Gubitak obje nadkoljenice	100%
167. Eksartikulacija noge u kuku	70%
168. Gubitak nadkoljenice u gornjoj trećini, ako je batrljak ne- podesan za protezu	60 %
169. Gubitak nadkoljenice ispod gornje trećine	50%
170. Gubitak obje podkoljenice, ako su batrljci podešeni za protezu	80%
171. Gubitak podkoljenice, patrljak ispod 6 cm	45%
172. Gubitak podkoljenice, patrljak preko 6 cm	40%
173. Gubitak oba stopala	80%
174. Gubitak jednog stopala	35%
175. Gubitak stopala u Chopartovoj liniji	35%
176. Gubitak stopala u Lisfrancovoj liniji	30%
177. Transmetatarzalna amputacija	25%
178. Gubitak I ili V metatarzalne kosti	5%
179. Gubitak II, III, IV metatarzalne kosti - za svaku	3%
180. Gubitak svih prstiju stopala na jednoj nozi	20%
181. Gubitak palca na stopalu:	
a) gubitak krajnjeg članka palca	5%
b) gubitak cijelog palca	10%
182. Gubitak čitavog II-V prsta na nozi - za svaki prst	2,5%
183. Djelimični gubitak II-V prsta na nozi - za svaki prst	1%
Posebni uslovi: Ukočenost ininterfalangealnih zglobova II-V prsta u ispruženom položaju ili umanjena pokretljivost ovih zglobova ne predstavlja invaliditet.	
<b>XVIII BEDRO</b>	
184. Ankiloza kuka u funkcionalno povoljnom položaju	30%
185. Ankiloza kuka u funkcionalno nepovoljnom položaju	40%
186. Ankiloza oba kuka	70%
187. Nereponirano zastarjelo iščašenje kuka	40%
188. Pseudoartroza vrata bedrene kosti sa skraćanjem noge	45%
189. Deformirajuća artroza kuka uz smanjenu pokretljivost kuka:	
a) u lakom stepenu	do 15%
b) u srednjem stepenu	25%

c) u jakom stepenu	35%
190. Endoproteza kuka	30%
191. Umanjena pokretljivost kuka bez znakova deformirajuće artroze:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	25%
192. Pseudoartroza bedrene kosti	40%
193. Nepravilno zacjeljen prelom bedrene kosti uz angulaciju za:	
a) 10 do 20 stepeni	do 10%
b) preko 20 stepeni	15%
194. Hronični osteomielitis sa fistulom	10%
195. Veliki duboki ožiljci u mišićima nadkoljenice ili podkoljenice, kao i traumatske hernije mišića nadkoljenice i podkoljenice, bez poremećaja funkcije zgloba	do 10%
196. Cirkulatorne promjene poslije oštećenja velikih krvnih sudova donjih ekstremiteta:	
a) podkoljenice	do 10%
b) nadkoljenice	do 20%
197. Skraćenje noge zbog preloma:	
a) za 2 do 4 cm	do 10%
b) za 4,1 do 6 cm	15%
c) preko 6 cm	20%
<b>XIX PODKOLJENICA</b>	
198. Ankiloza koljena:	
a) u funkcionalno povoljnom položaju do 10 stepeni fleksije	25%
b) u funkcionalno nepovoljnom položaju	35%
199. Deformirajuća artroza koljena poslije povrede zglobnih tijela uz umanjenu pokretljivost sa rentgenološkom verifikacijom:	
a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni	do 15%
b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni	25%
c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni	35%
200. Umanjena pokretljivost zgloba koljena:	
a) u lakom stepenu od 91 do 135 stepeni	do 10%
b) u srednjem stepenu od 46 do 90 stepeni	15%
c) u jakom stepenu od 0 do 45 stepeni	20%
201. Umanjena fleksija koljena za manje od 15 stepeni	5%
202. Rasklimanost koljena poslije povreda kapsule ili ligamentarnog aparata, poređena sa zdravim koljenom:	
a) labavost u jednom pravcu	do 10%
b) labavost u dva pravca	15%
c) stalno nošenje ortopedskog aparata	30%
203. Oštećenje meniskusa sa recidivirajućim smetnjama ili stanje posle operativnog odstranjenja meniskusa	5%
204. Endoproteza koljena	30%
205. Slobodno zglobno tijelo	do 5%
206. Funkcionalne smetnje poslije odstranjenja patele:	
a) parcijalno odstranjena patela	5%
b) totalno odstranjena patela	15%
207. Pseudoartroza patele	10%
208. Recidivirajući traumatski sinovitis koljena i/ili traumatska chondromalacija patele	10%
209. Pseudoartroza tibije	30%



210. Nepravilno zacijeljen prelom podkoljenice uz valgus, varus ili re- curvatus deformaciju:	
a) za 5 do 15 stepeni	10%
b) preko 15 stepeni	15%
211. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno povoljnom položaju (5 do 10 stepeni plantarne fleksije)	20 %
212. Ankilozna skočnog zgloba u funkcionalno nepovoljnom položaju	25%
213. Umanjena pokretljivost skočnog zgloba:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u srednjem stepenu	15%
c) u jakom stepenu	20%
214. Umanjena pokretljivost stopala u jednom pravcu za manje od 10 stepeni	5%
215. Endoproteza skočnog zgloba	25%
216. Nepravilno zaceljen prelom maleola uz proširenje male- olame viljuške	15%
217. Deformacija stopala: pes eixcavatus, pes planovalgus, pes equinus, pes varus:	
a) u lakom stepenu	do 10%
b) u jakom stepenu	20%
218. Deformacija calcaneusa poslije kompresivnog preloma do	20%
219. Deformacija talusa poslije preloma uz deformirajuću artrozu	do 20%
220. Izolirani prelomi tarzalnih kostiju bez veće deformacije	5%
221. Deformacija jedne metatarzalne kosti poslije preloma za svaku (ukupno ne više od 10 %)	3%
222. Veća deformacija metatarzusa poslije preloma meta- tarzalnih kostiju	do 10%
223. Ankilozna krajnjeg zgloba palca na nozi	2,5%
224. Ankilozna osnovnog ili oba zgloba palca na nozi	5%
225. Ankilozna osnovnog zgloba II-V prsta - za svaki prst	1%
226. Deformacija ili ankilozna II-V prsta - u savijenom položaju (digitus flexus) - za svaki prst	1,5%
227. Veliki ožiljci na peti ili tabanu poslije defekta nekih tijela:	
a) površina do 1/2 tabana	do 10%
b) površina preko 1/2 tabana	do 20%
228. Paraliza ishijadičkog živca	40%
229. Paraliza femoralnog živca	30%
230. Paraliza tibijalnog živca	25%
231. Paraliza peronealnog živca	25%
232. Paraliza gluetalnog živca	10%



**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE  
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU<sup>1</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 10-00-4807  
Mjesto i datum: 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) glavni finansijski direktor, Branislav Pejović, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

**I z j a v u**

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-50001 od 30.12.2019.godine i Ugovora o javnoj nabavci usluga - Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana,

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

**Glavni finansijski direktor  
Branislav Pejović**

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis ovlašćenog lica)

<sup>1</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA  
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU  
SUKOBA INTERESA <sup>2</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj: 10-00-4808

Mjesto i datum: 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

**Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-50001 od 30.12.2019.godine za nabavku usluga - Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Branislav Pejović \_\_\_\_\_  
s.r.

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević \_\_\_\_\_  
s.r.

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević \_\_\_\_\_  
s.r.

<sup>2</sup> Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE  
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)  
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA<sup>3</sup>**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić  
Broj: 10-00-4808/1  
Mjesto i datum: 06.02.2020.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

### **Izjavljujem**

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-50001 od 30.12.2019.godine za nabavku usluga - Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana, nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Mirjana Mrdović, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Andrija Lazović, dipl.ecc.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda Milica Lješević, dipl.pravnik

---

<sup>3</sup>Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

## METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu najniže ponuđena cijena vršiće se na sljedeći način:

Broj bodova za ovaj kriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 100$$

Gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

$C_p$  – ponuđena cijena (sa PDV)

$C_{\min}$  – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po kriterijumu ili podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

**OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ**

**NASLOVNA STRANA PONUDE**

*(naziv ponuđača)* \_\_\_\_\_

podnosi

\_\_\_\_\_ *(naziv naručioca)*

**PONUĐU**

**po Tenderskoj dokumentaciji broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine  
za nabavku**

\_\_\_\_\_  
*(opis predmeta nabavke)*

**ZA**

Predmet nabavke u cjelosti

## SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja
8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Garancija ponude

## PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

### Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

### Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB <sup>4</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašteno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>4</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača



## Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude<sup>5</sup>

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>6</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>5</sup> Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>6</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

## Podaci o podnosiocu zajedničke ponude<sup>7</sup>

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	
	....

<sup>7</sup>Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

**Podaci o nosiocu zajedničke ponude:**

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB <sup>8</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>8</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o članu zajedničke ponude<sup>9</sup>:**

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB <sup>10</sup>	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

---

<sup>9</sup>Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

<sup>10</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude<sup>11</sup>**

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB <sup>12</sup>	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

<sup>11</sup>Tabelu „ Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

<sup>12</sup> Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

**FINANSIJSKI DIO PONUDE**

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a (€)	ukupan iznos bez pdv-a (€)	pdv (€)	ukupan iznos sa pdv-om (€)
1								
Ukupno bez PDV-a								
PDV								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

**Uslovi ponude:**

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

---

*(ime, prezime i funkcija)*

---

*(potpis)*

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI  
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA  
/PODUGOVARAČA<sup>13</sup>**

(ponuđač) \_\_\_\_\_

**Broj:** \_\_\_\_\_

**Mjesto i datum:** \_\_\_\_\_

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača  
\_\_\_\_\_  
(*ime i prezime i radno mjesto*), u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama  
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

### Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj \_\_\_\_ od \_\_\_\_\_ godine za nabavku \_\_\_\_ (*opis predmeta*), u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(*ime, prezime i funkcija*)

\_\_\_\_\_  
(*potpis*)

M.P.

<sup>13</sup> Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

**DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U  
POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA**

Dostaviti:

- dokaz o registraciji izdatog od organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača;
- dokaz izdat od organa nadležnog za poslove poreza (državne i lokalne uprave) da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda, da ponuđač, odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Dozvola za obavljanje poslova neživotnog osiguranja, izdata od Agencije za nadzor osiguranja.



## **DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI**

Dostaviti:

izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponuđača, odnosno kvalifikacijama rukovodećih lica i naročito kvalifikacijama lica koja su odgovorna za pružanje konkretnih usluga;

izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i sl.).

**IZJAVA  
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA PONUDAČA,  
ODNOSNO KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I LICA KOJA ĆE  
BITI ANGAŽOVANA NA PRUŽANJU KONKRETNIH USLUGA**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi usluga i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za pružanje konkretnih usluga imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Status (radni odnos/ drugi oblik angažovanja)	Licence, odobrenja i slično	Funkcija koju će obavljati u izvršenju predmetne nabavke
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

**IZJAVA O  
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA<sup>14</sup>**

Ovlašćeno lice ponuđača \_\_\_\_\_, (ime i prezime i radno mjesto)

**Izjavljuje**

Da ponuđač/član zajedničke ponude \_\_\_\_\_ ne / namjerava da za predmetnu javnu nabavku \_\_\_\_\_, angažuje podugovarača/e, odnosno podizvođača/e:

- 1.
- 2.
- .....

Ovlašćeno lice ponuđača

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

<sup>14</sup> Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

## NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

**Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić** sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2, PIB: 0200230 Matični broj: 20/31-00112-1 Broj računa: 535-11-55 Naziv banke: Prva banka Crne Gore koga zastupa Branislav Pejović, glavni finansijski direktor, (u daljem tekstu: NARUČILAC)

i

\_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_, ulica \_\_\_\_\_, broj računa \_\_\_\_\_, naziv banke \_\_\_\_\_, koga zastupa \_\_\_\_\_, (u daljem tekstu: OSIGURAVAČ),  
ili zajednički Ugovorne strane.

### OSNOV UGOVORA

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak za nabavku usluga broj: 17/20 od 13.02.2020.g.; Odluka o izboru najpovoljnije ponude: \_\_\_\_\_;  
Ponuda ponuđača (naziv ponuđača) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_.

### PREDMET UGOVORA

#### Član 1.

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga - Kolektivno kombinovano osiguranje zaposlenih EPCG A.D. Nikšić od posledica nesrećnog slučaja-nezgode na 24h za period od 365 dana, u svemu prema Tehničkoj specifikaciji iz Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.godine i Ponudi Osiguravača br. \_\_\_\_\_.

Na osiguranja koja su predmet ovog Ugovora primenjuju se:

- Opšti uslovi za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja,
- Posebni uslovi za kolektivno osiguranje zaposlenih u preduzećima i drugim organizacijama od posledica nesrećnog slučaja sa uključenim rizikom prirodne smrti (smrti usljed bolesti),

a koji su uručeni Ugovaraču osiguranja uz predmetne polise i čine sastavni dio ovog Ugovora.

Ponuda Osiguravača br. \_\_\_\_\_ predstavlja Prilog I i čini sastavni dio ovog Ugovora.

Za osiguranje zaposlenih EPCG se primenjuju uslovi definisani tehničkom specifikacijom predmetne Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.g. koja je sastavni dio ovog Ugovora.

U slučaju nepoklapanja odredbi iz opštih i posebnih uslova osiguranja sa odredbama tehničke specifikacije predmetne Tenderske dokumentacije br. 17/20 od 13.02.2020.g., primjeniće se odredbe iz navedene tehničke specifikacije, a što će biti posebno naznačeno u polisi osiguranja.

## **OBRAČUN I PLAĆANJE PREMIJE**

### **Član 2.**

#### **Premija osiguranja:**

**Premija osiguranja po 1 zaposlenom na period od 365 dana:**

**EUR \_\_\_\_\_**

**Ukupna premija osiguranja za 920 zaposlenih na period od 365 dana**

**EUR \_\_\_\_\_**

Ugovorne strane su saglasne da se ugovorena premija plaća u roku od 30 dana od dana zaključivanja Ugovora.

Po isteku perioda osiguranja za koji je plaćena godišnja premija, Osiguravač je dužan da izvrši obračun za protekli period osiguranja za ugovorenu vrstu osiguranja.

Obračun za protekli period osiguranja sastoji se iz iskazivanja:

- iznosa uplaćene godišnje premije osiguranja za protekli period osiguranja,
- broja zaposlenih na početku perioda osiguranja
- prosječnog broja zaposlenih u toku perioda osiguranja
- iznosa koji shodno treba uplatiti za pozitivnu razliku između prosječnog i broja zaposlenih na početku
- iznos preplaćene premije ukoliko je razlika između prosječnog i broja zaposlenih na početku negativna.

Nakon izrade obračuna za protekli period osiguranja obavezuje se Osiguravač da izda:

1. Dodatni račun Ugovaraču osiguranja za uplatu dodatnog iznosa premije za protekli period osiguranja ili;
2. Knjižno odobrenje Osiguravača, na osnovu kog će, nakon utvrđivanja iznosa koji bi trebalo da fakturiše Ugovaraču osiguranja na ime godišnje premije za tekući period osiguranja, od dobijenog iznosa odbiti iznos preplaćene premije iz prethodnog perioda osiguranja.

Ugovarač osiguranja se obavezuje da će po izdatoj polisi osiguranja i računima ispostavljenim od Osiguravača, blagovremeno platiti premiju osiguranja.

## **OSIGURANJE ZAPOSLENIH OD POSLJEDICA NESREĆNOG SLUČAJA**

### **Član 3.**

Svojstvo Osiguranika po osnovu osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) imaju svi zaposleni koji imaju ugovore o radu na određeno i neodređeno vrijeme kod Ugovarača osiguranja za koje je na ime osiguranja od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode), Ugovarač osiguranja uplatio premiju za tekući period osiguranja Osiguravaču, a sve u skladu i na način utvrđen u odredbama člana 2 ovog Ugovora.

Od dana zasnivanja radnog odnosa, zaposleno lice automatski dobija status Osiguranika.

Osiguranje prestaje za svako osigurano lice od dana kada osiguranom licu prestane radni odnos kod Ugovarača osiguranja.

Ugovoreni rizici obuhvaćeni kolektivnim osiguranjem zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) su sljedeći:

- a. smrt usljed nesrećnog slučaja ili bolesti
- b. djelimičan ili totalni trajni gubitak opšte radne sposobnosti (invaliditeta) kao posljedice nesrećnog slučaja
- c. dnevna naknada

#### **Član 4.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da se godišnja premija osiguranja određuje na fakturi i polisi koje se izdaju za predmetno osiguranje, a na osnovu evidentiranog broja svih zaposlenih kod Ugovarača na dan izdavanja dokumentacije.

Saglasno volji ugovornih strana ugovorena suma osiguranja predstavlja jedini osnov i bitan uslov za obračun premije i utvrđivanje visine naknade po osnovu osiguranja za svakog osiguranika pojedinačno.

Gore navedena obaveza Ugovarača osiguranja nema uticaja na osiguranje novozaposlenih radnika od posljedica nezgode i prirodne smrti (smrti usljed bolesti). Svi zaposleni se smatraju automatski osiguranim od dana zaključenja ugovora o radu s tim da će konačan obračun premije biti izvršen na kraju perioda osiguranja.

Osiguravač će izdati godišnju Polisu osiguranja koja sadrži ukupno ugovorenu premiju i osiguranu sumu, kao i ostale obavezne elemente polise.

U slučaju potrebe a na zahtjev Osiguravača nadležna služba Ugovarača osiguranja, će biti u obavezi da radi izbjegavanja greške u utvrđivanju svojstva i identifikacije osiguranika, potvrdi da prijavu osiguranog slučaja vrši lice zaposleno kod Ugovarača osiguranja, pečatom i potpisom ovlašćenog lica koje za to ovlasti Ugovarač osiguranja.

#### **Član 5.**

Premiju po osnovu osiguranja zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja (nezgode) Ugovarač osiguranja plaća u skladu sa odredbom člana 2 ovog Ugovora.

Osiguravač je u obavezi da saglasno Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Posebnim uslovima za kolektivno osiguranje radnika u preduzećima i drugim organizacijama od posledica nesrećnog slučaja (nezgode), u slučaju nastanka osiguranog slučaja, isplati ugovorenu osiguranu sumu odnosno njen procentualni dio. Ugovoreni maksimalni iznos osigurane sume za jednog zaposlenog predstavlja gornju granicu obaveze Osiguravača.

## **ROK I MJESTO IZVRŠENJA UGOVORA**

### **Član 6.**

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Osiguravač se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od 365 dana od početka primjene ovog ugovora.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od \_\_\_\_\_ godine. (prvi dan u mjesecu koji slijedi mjesecu u kome je Odluka o izboru najpovoljnije ponude postala pravosnažna).

Mjesto izvršenja ugovora: prostorno nije ograničeno.

## **OPŠTE ODREDBE**

### **Član 7.**

Ugovorne strane se obavezuju da se prilikom realizacije ovog Ugovora ponašaju savjesno i u skladu sa dobrim poslovnim običajima, na način kojim se štite i interesi druge ugovorne strane.

Prijavu osiguranog slučaja vrši Osiguranik. U slučaju smrti usljed bolesti ili usljed nesrećnog slučaja prijavu osiguranog slučaja vrše nasljednici osiguranika. Ukoliko je priroda situacije takva da prijavu ne može izvršiti osiguranik, prijavu će izvršiti Ugovarač osiguranja.

Osiguravač će na zahtjev Ugovarača osiguranja dostavljati analitičke prikaze - izveštaje o iskorišćenosti ugovorenih osiguranja, ostvarenih iznosa šteta i ostalim podacima neophodnim za sačinjavanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o štetama po osnovu polise kolektivnog osiguranja zaposlenih.

Osigurač se obavezuje da svaku štetu likvidira u roku od 7 dana od dana prijema cjelokupne dokumentacije neophodne za likvidaciju štete.

## **POSLOVNO PONAŠANJE, PUBLICITET I KONTAKT SA TREĆIM LICIMA**

### **Član 8.**

Ugovorne strane su saglasne da podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi došli pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuju da će podatke čuvati i neće ih ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na isto posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršenju ovog ugovora.

Odredba iz stava 1. ovog člana obavezuje ugovorne strane i nakon prestanka važenja ovog Ugovora.

Izuzetak od stava 1. ovog člana su podaci koji su objavljeni i dostupni javnosti.

## **VOĐENJE KNJIGA I EVIDENCIJE, REVIZIJA, TAJNOST PODATAKA**

### **Član 9.**

Svi finansijski izvještaji, obračuni i izdavanje računa Ugovaraču osiguranja od strane Osiguravača, sa potrebnim detaljnim informacijama, precizno i tačno oslikavaju aktivnosti i poslovanje koja se odnose na račun Ugovarača osiguranja.

Osiguravač se obavezuje da vodi i čuva kompletne i precizne knjige, evidenciju izvještaja i drugih podataka koji su neophodni za vođenje odgovarajuće administracije, pet godina nakon okončanja ili prestanka važenja ovog Ugovora.

### **Član 10.**

Osiguravač je obavezan da (i) sve poslovne i/ili tehničke podatke koji se odnose na odredbe i uslove ovog Ugovora (u daljem tekstu: Povjerljive podatke) drži u strogoj tajnosti, (ii) čuva sve materijalne forme Povjerljivih podataka na sigurnoj lokaciji, (iii) da ne koristi povjerljive podatke ni u jednu drugu svrhu osim one koja je u skladu sa ovim ugovorom, i (iv) odmah obavijesti Ugovarača osiguranja ukoliko se od Osiguravača zahtjeva ili traži da objelodani bilo koji povjerljivi podatak trećoj strani za potrebe civilne ili kriminalne istrage ili bilo kog sudskog ili upravnog postupka tako da Ugovarač osiguranja bude u mogućnosti, ukoliko odluči, da zatraži odgovarajuću zaštitu, u mjeri u kojoj to dozvoljavaju relevantni propisi.

Obaveze o čuvanju povjerljivih podataka iz ovog Odjeljka ne odnose se na povjerljive podatke koji su (i) objelodanjeni u javnosti na način koji ne predstavlja kršenje obaveza ovog ugovora od strane Osiguravača (ii) bile dostupne Osiguravaču (poznate iz njegove sopstvene evidencije ili nekog drugog validnog izvora) prije njihovog objelodanjivanja Osiguravaču od strane Ugovarača osiguranja (iii) Osiguravaču otkriveni na zakonit način od strane trećeg lica koji se ne nalazi pod ugovornom obavezom o držanju takvih podataka u strogoj tajnosti, ili (iv) objelodanjeni ukoliko to zahteva zakon, nadležan sud ili neko drugo nadležno zakonodavno tijelo.

U roku od 15 dana od okončanja ili prestanka važenja ovog ugovora iz bilo kog razloga (ili ranije ukoliko je zahtjevano od strane Ugovarača osiguranja), Osiguravač se obavezuje da vrati Ugovaraču osiguranja sav materijal u bilo kojoj formi koji sadrži Povjerljive podatke uključujući, ali bez ograničenja na, svu dokumentaciju, podatke, specifikacije, uzorke, nacрте, dizajn, skice, fotografije, crteže, softver ili bilo koji drugi materijal u vlasništvu Ugovarača osiguranja, zajedno sa svim kopijama istih.

### **Član 11.**

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Ugovorom, primjeniće se odgovarajuće odredbe Uslova osiguranja i Polise.

Osiguravač se obavezuje da bez saglasnosti Ugovarača osiguranja neće vršiti jednostranu izmjenu opštih ili posebnih uslova osiguranja koji se odnose na osiguranje zaposlenih Ugovarača osiguranja. U slučaju generalne promjene opštih ili posebnih uslova osiguranja koji se odnose i na osiguranja koja se bliže određuju ovim ugovorom, Osiguravač se obavezuje da će do dobijanja saglasnosti Ugovarača osiguranja na osiguranja zaposlenih kod ugovarača osiguranja primjenjivati uslove koji su važili u trenutku sklapanja ovog Ugovora.



## RASKID UGOVORA

### Član 12.

Ugovor se može raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od ugovornih strana.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ovog Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ovog Ugovora na način kako je definisano u stavovima 5 i 6 ovog člana Ugovora, ovaj Ugovor će se raskinuti pisanim obavještenjem sa otkaznim rokom od 15 (petnaest) dana koje se dostavlja drugoj Ugovornoj strani. U obavještenju mora biti naznačeno po kom osnovu se ovaj Ugovor raskida.

Ako ugovorne strane sporazumno raskinu ovaj Ugovor, sporazumom o raskidu ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida ovog Ugovora.

Ugovorač osiguranja će imati pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor u slučaju da Osiguravač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom, uključujući a ne ograničavajući se na sljedeće:

- c) ukoliko Osiguravač obustavi pružanje usluga ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza;
- d) ukoliko Osiguravač ode u stečaj ili likvidaciju.

Osiguravač ima pravo da jednostrano raskine ovaj Ugovor ako Ugovorač osiguranja ne plaća Osiguravaču u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom.

Nakon raskida ovog Ugovora, Ugovorač osiguranja ima pravo da koristi dokumentaciju koju je izradio Osiguravač.

Nakon što obavještenje o raskidu ovog Ugovora stupi na snagu, Ugovorač osiguranja ima pravo da:

- a. obavijesti Osiguravača o njegovim postojećim potraživanjima,
- b. obustavi dalja plaćanja u korist Osiguravača sve dok se ne utvrde iznosi odštete u slučaju kašnjenja (ako ih je bilo), te svih drugih troškova kojima je Ugovorač osiguranja bio izložen, i/ili

iznose svih gubitaka i štetu koju je Ugovorač osiguranja pretrpio, nakon uzimanja u obzir svih iznosa plativih Osiguravaču. Po pokriću svih navedenih gubitaka, štete i dodatnih troškova, Ugovorač osiguranja je dužan da eventualnu razliku isplati Osiguravaču.

### Član 13.

Osiguravač se obavezuje da Ugovoraču osiguranja u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda безусловnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos od \_\_\_\_\_ € (\_\_\_\_\_ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ugovorenog roka izvršenja ovog Ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid Ugovora.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog ugovora, vrati Osiguravaču garanciju.

#### **Član 14.**

Na sve odnose ugovornih strana koji nisu obuhvaćeni ovim ugovorom primijenice se odnosne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i ostalih pozitivno-pravnih propisa Crne Gore.

#### **Član 15.**

Sve eventualne sporove nastale iz i povodom ovog Ugovora, ugovorne strane će riješavati sporazumom u prijateljskom duhu, a u slučaju da se sporovi ne mogu riješiti na miran način, nadležan je Privredni sud Crne Gore.

#### **Član 16.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

#### **Član 17.**

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svakoj ugovornoj strani pripadaju po 2 (dva) primjerka.

NARUČILAC

OSIGURAVAČ

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA**

**Ovlašćeno lice ponuđača** \_\_\_\_\_

(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(svojeručni potpis)

*Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).*

# UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

## I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

### **1. Pripremanje i dostavljanje ponude**

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

### **2. Pripremanje ponude u slučaju zaključivanja okvirnog sporazuma**

Ako je tenderskom dokumentacijom predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma ponuđač priprema i podnosi ponudu u odnosu na opis, tehničku specifikaciju i procijenjenu vrijednost predmeta nabavke predviđene za prvu godinu, odnosno prvi ugovor o javnoj nabavci.

### **3. Način pripremanja ponude po partijama**

Ponuđač može da podnese ponudu za jednu ili više partija pod uslovom da se ponuda odnosi na najmanje jednu partiju.

Ako ponuđač podnosi ponudu za više ili sve partije, ponuda mora biti pripremljena kao jedna cjelina tako da se može ocjenjivati za svaku partiju posebno, na način što se dokazi koji se odnose na sve partije, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično, podnose zajedno u jednom primjerku u ponudi za prvu partiju za koju učestvuje, a dokazi koji se odnose samo na određenu/e partiju/e podnose se za svaku partiju posebno.

Garancija ponude, katalogi, fotografije, publikacije i slično prilažu se u ponudi nakon dokumenata za zadnju partiju na kojoj se učestvuje.

### **4. Način pripremanja zajedničke ponude**

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podugovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

#### **5. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem**

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovorača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

#### **6. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem**

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

#### **7. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"**

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

#### **8. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke**

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

## **9. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude**

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

## **10. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica**

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

## **11. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije**

### **11.1 Način dostavljanja garancije ponude**

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja

i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

### **11.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci**

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

### **12. Način iskazivanja ponuđene cijene**

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se po svim predviđenim stavkama tehničke specifikacije kod koje su navedene jedinice mjere i količine.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

### **13. Alternativna ponuda**

Ukoliko je naručilac predvidio mogućnost podnošenja alternativne ponude, ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu: alternativnu ili onakvu kakvu je naručilac zahtijevao tehničkim karakteristikama ili specifikacijam predmeta javne nabavke, odnosno predmjera radova, date u tenderskoj dokumentaciji.

#### **14. Nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma**

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti, a ako je predviđeno zaključivanje okvirnog sporazuma i Nacrt okvirnog sporazuma potpisan od strane ovlaštenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

#### **15. Blagovremenost ponude**

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

#### **16. Period važenja ponude**

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

#### **17. Pojašnjenje tenderske dokumentacije**

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 8 dana<sup>15</sup>, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

## **II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE**

Ponuđač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

---

<sup>15</sup>u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU  
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj \_\_\_\_\_ od \_\_\_\_\_. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

**Ovlašćeno lice ponuđača**

\_\_\_\_\_  
(ime, prezime i funkcija)

\_\_\_\_\_  
(potpis)

M.P.

*Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.*



## UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane želilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.